

PROJEKAT DIPOL - DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I LANCA SNABDIJEVANJA HRANOM U CRNOJ GORI

ICT RJEŠENJIMA DO PRECIZNE POLJOPRIVREDE I PRAĆENJA PROIZVODA

Jelena Vađon Đurišić

Naučnoistraživački projekat DIPOL počeо je u aprilu 2019. godine i već je postigao značajne rezultate. Osim uspostavljenje saradnje sa privrednim subjektima, uključujući mladih istraživača i objavljivanja nekoliko publikacija, dobit je odobrenje i za dva Horizont 2020 projekta, jedan ErasmusPlus i jedan IPA projekat.

Naučnoistraživački projekt "Digitalna transformacija poljoprivredne proizvodnje i lana snabdevanja hransom u Crnoj Gori" počeо je u aprilu prešle i trajeće do kraja marta 2021. godine. Projekat je vrijedan oko 123.000 eura, a realizuje se, kazalo je za Dnevne novine rukovodilac projekta doc. dr **Toma Popović**, kroz podršku Ministarstva nauke i finansiran je kroz Konkurs za naučnoistraživačke projekte iz 2018. godine.

Za skoro godinu i po koliko se provodi, ističe Popović, projekat je postigao značajne rezultate.

FINANSIJSKA PODRŠKA PROJEKTIMA OD STRATEŠKE VAŽNOSTI

"Dio projekta je finansiran kroz učešće partnerskih institucija - Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije Univerziteta Donja Gorica i kompanije DunavNET iz Novog Sada. Ukupan buđet projekta je nešto oko 123.000 od čega 98.270 eura putem grant-a Ministarstva nauke",



Popović

rekao je Popović ističući da je konkurenja na Konkursu bila velika i da je od preko 70 prijava svega 15 najbolje ocijenjenih izabranih i dobilo finansijsku podršku.

Značaj projekta, kaže, ogleda se u boljem razumijevanju i upotrebi najsvremenije IT tehnologije kako bi se prilagivo prati- li uslovu i parametri u poljoprivredni proizvodnji i proizvodnji hrane; poboljšaju svijest potrošača i društva u pogledu praćenja kvaliteta i poretki prehrambenih proizvoda uz podršku digitalnih tehnologija; te podrži sve većo pažnju potrošača i društva u pogledu uticaja hrane na zdravlje.

SARADNJA AKADEMŠKIH I PRIVREDNIH SUBJEKATA

Projekat se realizuje na Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije najveći značaj ima angažman mladih istraživača koji radi na ovom i sličnim vezaniim projektima, kao i razvoj partnerstava sa industrijom u Crnoj Gori i regionu, ali i sa akademškim institucijama u regiji, Evropi i širom svijeta.

Znacajnu ulogu za realizaciju projekta ima i saradnja sa partnerima iz privrede koje možemo posmatrati i kao krajnje korisnike primjene tehnologija kojima se ovaj projekat bavi. Na prvom mje-

stu saradujemo sa komandom „13. jul Plantaže“ koja je jedan od najvećih privrednih subjekata u sektoru poljoprivrede u Crnoj Gori, ali i veoma reprezentativan proizvođač vina u Evropi koji na 2.400 hektara godišnje proizvodi više od 17 miliona flaširanih proizvoda, prevađeno do "vina", kazao je Popović.

Saradnja je ostvarena i sa drugim privrednim subjektima uključujući voćnjake, manje vinogradare, proizvođače meda, ali i sa akademškim i komercijalnim institucijama koji se bave istraživanjima i razvojem tehnoloških rješenja, kao i evropske ekonomije i njihovih strateških prioriteta.

"UDG, kompanija DunavNET i Plantaže svoju tijesnu saradnju započeli su u kontekstu H2020 TagITSmart projekta koji povezuje informacijske tehnologije u obliku Clouda i mobilne aplikacije, sa savremenim tehnologijama štampanja sa ciljem da se svaki prehrambeni proizvod može digitalizovati, pratiti od proizvodnje do prodaje i konzumacije, čime se omogućava bolja efikasnost, kvalitet i bogatje iškustvo korisnika", naglašio je Popović.

Idej projektu su, pojašnjava, razvijene u skladu sa činjenicom da je poljoprivreda glavna komponenta crnogorskog ekosistema i učinkovita kroz izbor upotrebnih scenarija i instalacije opreme i softverskih rješenja sa ciljem praktične demonstracije primjene savremene tehnologije kako bi se validirali scenarijili i u lancu snabdevanja hransom u Crnoj Gori", reči je Popović.

SAVREMENIM SENZORIMA DO PRECIZNE PROIZVODNJE

To obuhvata, dodaje, implementaciju pilota precizne poljoprivrede korišćenjem najsvremenijih senzora i digitalne poljoprivredne platforme na bazi Interneta stvari koja će biti prilagođena i konfigurisana da odgovara zahtjevima sa odabranih lokacija za testiranje; затim realizaciju platforme lana snabdevanja zasnovane na digitalnoj identifikaciji proizvoda sa mogućnošću primjene Blockcha-



Meteo stanica

nicnog vinogradarstva i voćarstva, u vinogradima i voćnjacima su postavljene meteorološke stanice sa senzorima za praćenje temperature, vlažnosti vazduha i zemljišta, pritiska, padinava sa ciljem da se isprati mikroklima, a i da se ove informacije koriste za sisteme za prediktiju i prevenciju razvoja bolesti biljaka ili za praćenje sazrijevanja.

Fokus je napravljen na pilot preciznog vinogradarstva u saradnji sa komandom „13. jul Plantaže“ i predstavnicima privatnih osnara kao što su Vinalj Rajković u Kulačima i Ženta kod Podgorice. Te je i pilot precizne poljoprivrede u voćarstvu - u Plantažama smo opremili instalirali i u voćnjaku breskvi, a saradnju smo ostvarili i sa kompanijom "Naše voće" koja ima veliki voćnjak jabuka u Nikšićkoj Župi", precizira je Popović. Kroz ovu saradnju sa krajnjim korisnicima, pojašnjava, za pilote pre-

zivajući analize scenarijima kada bi se precizni zahtjevi i sistema i izabrala mjesto za istraživanje za istraživanje, validiranje i demonstriranje poljoprivrede i lana snabdevanja prehrambenim proizvodima u Crnoj Gori", reči je Popović.

Projekat je, ističe Popović, već dao prve rezultate. "Jedan od prvih rezultata je uspostavljanje saradnje sa privrednim subjektima u formom smislu kroz potpisivanje sporazuma o saradnji i praktično kroz izbor upotrebnih scenarija i instalacije opreme i softverskih rješenja sa ciljem praktične demonstracije primjene savremene tehnologije kako bi se validirali scenarijili i u lancu snabdevanja hransom u Crnoj Gori", reči je Popović.

Instalirana su i feromon-ske klopke sa kameralama uz pomoć kojih se daljinski pratiti prisutno insekata štetotvora i unapredje strategija primjene zaštitnih mjer. Konačno, instalirani su i uređaji sa senzorima za praćenje vlažnosti zemljišta na više dubi-



Instalacija opreme

na sa ciljem optimizacije namnjivanja", ističe Popović.

Svi ovni podaci se, kako je objasnilo, prikupljaju i putem interneta sajlu na računarsku platformu za preciznu poljoprivredu putem koju istraživači i farmeri mogu da prate kako prikupljena mjerljiva, tako i eventualna nova saznanja koja se koriste za unapređenje procesa donošenja odluka.

PREKO QR KODA PRATE FLAŠE VINA OD PODRUMA DO KUPCA

Jedan od najvažnijih ciljeva ovog projekta je, ističe, kreiranje partnerstava i projektnih prijave kojih je bilo nekoliko, od kojih su dobili odobrenje za dva Horizont 2020 projekta (DEMETER, TRACEWIN-DU), jedan ErasmusPlus (VILRAL), jedan IPA (ECOMON) i stipendiju za doktorandu od Ministarstva nauke za istraživanje za tri godine.

"Sa komandom „13. jul Plantaže“ nastavili smo i saradnju u domenu primjene digitalizacije praćenja i lociranja proizvoda hrane što se bazira na prethodnom projektu TagITmele gdje se uz primjenu tehnologija za identifikaciju proizvoda, QR kod ili OCR čitanje serijskog broja ili kompanije DunavNET i 13. jul Plantaže" puštravni partneri u konzorciju od 60 partnera iz 18 zemalja. DEMETER projekt je jedan od najvećih projekata u oblasti digitalne transformacije u poljoprivredi i proizvodnji hrane u Evropi", nagasio je Popović.

Veoma važan rezultat koji je projekat DIPOL postigao je, smatra Popović, i uključivanje mladih istraživača u projekat.

Projekat H2020 TRACEWINDU, dodaje, upravo je odobren za finansiranje kroz veoma kompetitivni H2020 program Marija Skodlovska-Kiri sa fokusom na razmjene i studijske boravke istraživača i u ovom projektu će uvesti uvođenje dvije magistrarske teze, a u procesu izrade su još dvije koje očekujemo da će biti obdržane do kraja projekta. Jedan mladi istraživač koji je upravo magistrirao je kroz ovaj projekt i angažovan odnosno zapošljen na puno radno vrijeme, dok je još jedan doktorand kroz ovaj projekt i prijavljen na Konkurs za doktorske stipendije od Ministarstva nauke dobio stipendiju za istraživanje za tri godine", reči je Popović.

Kroz rad na projektu i uz učešće mladih istraživača, kaže, objavljeno je i nekoliko publikacija na naučno-tehničkom portalu na linku <https://dipol.udg.edu/me/site/>.